

13. na prenos vlasništva na nepokretnostima koje se daju za vakufe, vjerske zadužbine i zaklade,

14. na prenos vlasništva na nepokretnostima koje kupuju vjerske zajednice za svoje potrebe.

Gradsko vijeće i općinska vijeća mogu propisati pojedinačna oslobađanja u slučaju kada se promet nepokretnosti i prava vrši u cilju pokretanja proizvodnje i stimulisanja bržeg zapošljavanja nezaposlenih lica, uz ocjenu opravdanosti projekata i praćenje realizacije istih."

Član 6.

U članu 18. stav 2. riječ "pet" zamjenjuje se riječju "tri", a u stavu 3. broj "30" zamjenjuje se brojem "20".

Član 7.

U članu 19. broj "30" zamjenjuje se brojem "20".

Član 8.

U članu 21. stav 1. broj "15" zamjenjuje se brojem "8", a u stavu 3. riječ "ne" briše se.

Član 9.

Ovaj zakon primjenjivat će se u postupcima razreza poreza na promet nepokretnosti koji su na dan stupanja na snagu ovog zakona u toku.

Član 10.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-15035/05	Predsjedavajuća
31. marta 2005. godine	Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo	Meliha Alić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka h. i člana 38. stav 1. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 31. marta 2005. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Član 1.

U Zakonu o administrativnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01 - prečišćeni tekst i 22/02) u članu 9. tač 8., 10. i 13. mijenjaju se i glase:

"8. U postupku zasnivanja radnog odnosa i utvrđivanja radnog staža;

10. U postupku uređivanja prava i dužnosti u oblasti odbrane;

13. U postupku zaštite spomenika kulture;"

Član 2.

Iza poglavlja II OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA TAKSI dodaje se novo poglavlje III koje glasi:

"III OTPIS TAKSE

Član 11.

U slučaju smrti ili teže bolesti taksenog obveznika Vlada na prijedlog Ministarstva finansija otpisuje taksu.

Pod teškom bolešću, u smislu ovog člana, podrazumijevaju se: poremećaji metabolizma (dijabetes samo insulinoovisnih, Chronova bolest, ulcerozni kolitis i druga granulomatozna oboljenja), maligna oboljenja, sva degenerativna oboljenja centralnog nervnog sistema, infarkt (srčani i moždani), oboljenja

mišićnog sistema i paralize, hronična oboljenja (teška bubrežna, insuficijencija -hemodijalizirani pacijenti, psihička).

Bolest se dokazuje na osnovu nalaza i mišljenja o dijagnozi, koju daje komisija od tri ljekara određene specijalnosti iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu."

Poglavlja III, IV, ... VII postaju poglavlja IV, V ... VIII.

Članovi 11., 12., ... postaju čl. 12., 13.....

Član 3.

Član 12. mijenja se i glasi:

"Član 12.

Ako podnesak za koji nije plaćena taksa ili taksa nije plaćena u punom iznosu, stigne poštom, organ će pozvati taksenog obveznika opomenom da u roku od 8 dana od dana prijema opomene plati redovnu taksu i taksu na opomenu.

Organ neće pokrenuti postupak po podnescima za koje i nakon opomene, nije plaćena taksa u potpunosti".

Član 4.

U članu 19. Tarifni broj 5. stav 1. briše se, a u stavu 2. iznos: "30" zamjenjuje se iznosom "35".

Član 5.

U članu 19. Tarifni broj 14. mijenja se i glasi:

"Tarifni broj 14.

1. Za odobravanje za nabavku:
 - a) oružja 100
 - b) lovačkog oružja 30
 - c) municije 30
 - d) oružnog lista 30
2. Za odobravanje za obavljanje djelatnosti:
 - a) proizvodnje oružja 100
 - b) prometa oružja i municije 100
 - c) popravljanja, prepravljanja oružja ili otvaranja civilnog streljišta 40
3. Za odobrenje za prevoz oružja, municije ili eksplozivnih materija 20

Napomena:

Za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih ili oštećenih prema ovom tarifnom broju plaća se taksa u dvostrukom iznosu.

Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za oružje i municiju koje nabavljaju streljačke organizacije, a lovačke organizacije plaćaju takse za 50% niže od propisanih."

Član 6.

U članu 19. Tarifni broj 16. mijenja se i glasi:

"Tarifni broj 16.

Za rješavanje zahtjeva za registraciju:

- a) traktora, radnih mašina, motokultivatora i drugih poljoprivrednih mašina 10
- b) motocikla sa motorom 30

Napomena:

1. Za izdavanje saobraćajne dozvole za traktor, radne mašine, motokultivatore i druge poljoprivredne mašine registrirani poljoprivredni proizvođači plaćaju taksu umanjenju za 50%.

2. Za izdavanje duplikata za saobraćajne dozvole za traktor, odnosno potvrde o registraciji, plaća se dvostruki iznos takse iz ovog Tarifnog broja."

Član 7.

U članu 19. Tarifni broj 19. tačka 3. iznos: "70" zamjenjuje se iznosom "80".

Član 8.

U članu 19. iza Tarifnog broja 27. dodaje se nova tačka 5. koja glasi:

"5. Takse za zaštitu okoliša

Tarifni broj 28.

Za rješenje o izdavanju okolinske dozvole	50
Davanje saglasnosti.dozvola i ovlaštenja za vršenje poslova iz oblasti upravljanja otpadom, mjerenja emisija iz stacionarnih izvora u zrak i mjerenje buke	80
Za ostale zahtjeve iz oblasti zaštite okoliša	30".

U Tarifi administrativnih taksa tač.5.,6. i 7. postaju tač.6.,7. i 8., a tar. broj 28.,29... postaju tar. broj 29., 30...

Član 9.

U cijelom tekstu Zakona riječ "povraćaj" zamjenjuje se riječju "povrat".

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-15036/05	Predsjedavajuća
31. marta 2005. godine	Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo	Meliha Alić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b), Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana 2. tačka 5. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00, 15/02, 18/02 i 28/02), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 31. marta 2005. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O NABAVLJANJU, DRŽANJU I NOŠENJU ORUŽJA I MUNICIJE

Član 1.

U Zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/01 i 16/02), član 48. briše se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-15057/05	Predsjedavajuća
31. marta 2005. godine	Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo	Meliha Alić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 33. stav 1. i 2. i člana 104. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/04), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 31. marta 2005. godine, donijela je

ODLUKU

O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LIJEVA OBALA MILJACKE-BISTRİK" (PRVA FAZA)

Član 1.

Usvaja se Regulatorni plan "Lijeva obala Miljacke - Bistrić" (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela. Tekstualni dio sadrži:

- Projekciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline,
- Odluku o provođenju Plana.

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućim tematskim kartama,

- Idejno rješenje saobraćaja,
- Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvodnja oborinskih i otpadnih voda,
- Idejno rješenje elektroenergetske javne rasvjeta,
- Idejno rješenje gasifikacije i toplifikacije,
- Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog Plana (tekstualni i grafički dio) nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u službi dokumentacije Općine Stari Grad Sarajevo, Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Član 4.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje primjena:

1. Urbanističkog projekta ansambla na lokalitetu u ulici "Dragice Pravice - Rješenje o odobravanju Urbanističkog projekta ansambla na lokalitetu u ulici "Dragice Pravice" ("Službene novine grada Sarajeva", broj 28/84);
2. Urbanističkog projekta lokaliteta "Sarajevska pivara"- Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta lokaliteta "Sarajevska pivara" ("Službene novine grada Sarajeva", broj 6/89);
3. Regulatornog plana "Bistrić" - Odluka o usvajanju Regulatornog plana "Bistrić" ("Službene novine grada Sarajeva", broj 6/89);
4. Urbanističkog projekta "Dom zdravlja Stari Grad" - Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta "Dom zdravlja Stari Grad" ("Službene novine grada Sarajeva", broj 20/89).

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-15043/05	Predsjedavajuća
31. marta 2005. godine	Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo	Meliha Alić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana 104. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/04), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 31. marta 2005. godine, donijela je

ODLUKU

O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LIJEVA OBALA MILJACKE - BISTRİK" (PRVA FAZA)

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom uređuje se provođenje Regulatornog plana "LIJEVA OBALA MILJACKE - BISTRİK" (u daljem tekstu: Plan), a naročito: granice prostorne cjeline, granice površina različitih namjena, urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju građevina i uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, odnos prema postojećim objektima kao i djelatnosti i uvjeti pod kojim se pojedine djelatnosti mogu obavljati u planiranim poslovnim i dr. prostorima, uvjeti zadovoljenja potreba invalidnih lica na prostorima namijenjenim javnoj komunikaciji, uvjeti za uređenje fasada, postavljanje ograda i privremeno zoniranje zemljišta.

Planom se utvrđuju uvjeti za konzervaciju, restauraciju, rekonstrukciju, građenje, redovno održavanje i način korištenja područja Plana u cjelini i njegovim pojedinim dijelovima i objektima s ciljem da se to područje sačuva u što izvornijem historijsko-arhitektonskom urbanom obliku i da kao spomenički